

# ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Намуулуун хайыата

135 сыл атынын үбү күнүгэр чоруттунан ити

2003 с.  
Атырдыах ыйын  
23  
күнэ  
субуота  
№ 102  
(9264)

## Улуус дьаһалтатын коллегиятыгар ҮҮТ ТУТУЛЛУО, ИТИИ БЭРИЛЛИЭ

Атырдыах ыйын 21 күнүгэр «Нам улууһа» МТ дьаһалтатын коллегията ыгытылына. Онно 2002-2006 сс. тыа сирин социальнай-экономическай сайдыытын президентскэй программатын толорууга 4 нэһилиэк баһылыктарын отчуоттара истилинэ. Иккис бопшуруоһунэ. ГУП ЖКХ 2003-2004 сс. оттук сезонугар бэлэмнэнии үлэтэ дьүүлэһилинэ.

Бастакы бопшуруоска Искра (В.В. Ядрев), Бөтүг (П.Р. Михайлов), Арбын (Д.В. Бугаев), Көбөкөн (К.Н. Ноговицын) нэһиликтэрин баһылыктара отчуоттаатылар.

Искрага газ кириитин программа оҥоһуллубут. Бөһүөлүккэ кирээр арка, күрүү уонна 200 м усталаах суол оҥоһуллубут. Нэһилиэк сылгы уонна сибииһинэ иитиитин дьарыктанарга. Специалисттарга анаан атын сиртэн 2 квартиралаах дьиэ көһөрүллэн тутуллубут. Баһылык П.Р. Михайлов спортсалааны уонна тыа хаһаайыстыбатын бородоукуйатын переработкалыыр пууну тутууну саҕалыылларын иһитиннэрдэ. Оскуола кырыһаатын саҕардан оҥорууга харчы көстүбүтүн эттэ.

Бөтүг олохтоохтору быһыл 200 тонна үүт туттарар былааннаахтарыттан 130 тонна тын туттарыттар. 2000 тонна оту бэлэмнээн көрдөрүүлэрэ урукку сылларга тийибэт. Резервнай фондага 100 тонна от онугар билгитин 50 тонна оту бээр кыахтаахтар. Быһыл сайын оскуолага пристрой, биер котельнай дьиэтэ тутуллубуттар. Баһылык П.Р. Михайлов спортсалааны уонна тыа хаһаайыстыбатын бородоукуйатын переработкалыыр пууну тутууну саҕалыылларын иһитиннэрдэ. Оскуола кырыһаатын саҕардан оҥорууга харчы көстүбүтүн эттэ.

Арбынга 1980, 1984, 1998 сс. улахан халаан уута кэлин үгүс ороскуоту таһаарбыт. Быһыл саас муус устар 2 күнүгэр правительство комиссиятын кытта олохтоох нэһилиэтинэ схода субөлүнэн баран 2004 с. саҕалаан бөһүөлүгү уу ылбат сиригэр көһөрөргө былааннаабыттар. Быһыл сайын нэһилиэк олохтоохтору 160 тонна онугар 123 тонна үүт туттарыттар. Нэһилиэккэ сүөһү уонна сылгы ахсаана сыйыа үрдүүр. Оттооһун былаана 91 % толоруллубут.

Көбөкөнгө кыстыкка бэлэмнэ 2 котел туруорулар. Быһыл сайын 3 уулуссага водопровод кирирдэ. Саҕа дөтсөд тутууга саҕалаанна. Сайынны кэмнэ катер сырыгыта ыарахаттардаах буолла. Урукку сылларга улуус

дьаһалтата ума тыгынан хааччылар эбит буоллабына, быһылы сайынныгтан мөлтөйдө. Нэһиликтэр баһылыктарын отчуоттарыгар итилер тустарынан эттилэр.

Тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальнига М.Д. Соловьев атырдыах ыйын 18 күнүнээри туругунан 1894 тонна үүт туттарыллан сыллаабы соруудах 47,9 % туолбутун иһитиннэрдэ. «Ас-үөл» ГУП быһылы сылта 1400 тонна үүтү тутар былаанын 31 % толорбут. Улуус үрдүнэн үүтү соҕуотупкалааһын былаанын толоруу саарбахтамыт. Онон үүтү кыйан туттаах заготовителлэр квоталарын атыттарга үллэрибэттэр. 26987 тонна от бэлэмнээн сыллаабы соруудах 77% ситиһилибит. Арбын, Модут, Көбөкөн нэһиликтэргэ оттооһунна инники иһаллэр.

Хомуур үлэтэ саҕалаанна. 1600 гектарга туорахтаах культура ыһылыбыт, 645 гект. хортуоппуй, 198 гект. оҕуруот аһа олодуллубут. Дьэһимизин хомуурун соҕуруу нэһиликтэр саҕалаатылар. Гектартан 4-7 цт үүнүү кэлэр. Хомуурга 9 комбайн үлэлэһтэх. 800 тонна сиэмэттэн 200 тонна комбикормовай заводка бөриллэхтэх.

Иккис бопшуруоһунан ЖКХ кыһынны оттук сезонугар бэлэмнээр информацияны директор А.Г. Кобыков онордо. 96 котельнайтан 72,9 %-на үлэргэ бөлөм. Үөдэй киин котельнайа уларыйар, оскуолага 3 котельнай туруоһаах. Бөтүг оскуолатыгар котел кесте илик. Модуттаабы оҕуруу котельнай коробката оҥоһуллубут. Көбөкөн орто уонна начальнай оскуоаларын итигэр ситимнээр кутталлаахтар. Нам с. 4 км усталаах теплотрасса уларыйдылаахтаабыттан, 500 м турба кэлбит. Улуус тэрилтэлэр сылта оттууга объектар бэлэмни туһунан справканы биэрбэттэр. «Быһыл» АО, НПК төлүүр иэстээхтэр. НПК 2400 тыһ. солк. төлөөтүбүнэ эрэ итигэ холбонубут.

Отчуоттары истэн баран коллегия бастакы бопшуруоска үүтү тутууга Таастаах, Хамаҕатта, Түбө, Хатырык, 1, 2 Хомустаах нэһиликтэрин баһылыктара ситэтэ суох үлэни ыһыттарынан бэлиэтээтэ. Ордук мөлтөхтүк «Ас-үөл» ГУП, «Гормолзавод» үлэлэбиттэрин ыйда. Үүтү тутууга хаалыһын таһаарыт нэһиликтэр баһылыктарыгар үлэни күүһүрдөн, кытаанах хонтуруолта ылан былааны толорорго эбээһинэстэннэ.

ЖКХ кыһынны сезонга бэлэмни хонтуруоллуурга 7 киһиттэн саастааһа комиссияны тэрийэргэ, балаҕан ыйын 10 күнүгэр дылы оскуола ларга, оҕуруу сардарыгар, балыһаларга, балаҕан ыйын 15 күнүгэр дылы атын объектарга итинни биэрэргэ эбээһинэстэтиллэр. Керүүлүбүт бопшуруостарга ыһылыбыт дьаһаллар биэргэтилиннилэр.

В. СЫРОМЯТНИКОВ



күөлүһүэ соннуулар, тыал үрүрүгэр өлгөм үүнүү ырыатын ыһылылар. Онон-манан көрдөххө үүнүү куһаҕана суох, ол ээрэри дьэһимизин сытан эрэр. Ити курдук бурдугу харайар ыскылаакка тийибит. Олохтоох нэһилиэтинэ хомуур суолтатын өйдөөн бэлэмнэни үлэтигэр күүс-көмө буолубут. Ол курдук пенсионера Ядрихинская П.П. салалталаах дьон-сэргэ ыскылааты сэргэхситэ, былырыынны сиэмэтин хомууа сылдылларын көрбүн. Ону сэргэ хомуурга тэрилтэ эдэр, кэскиллээх агронома Дмитрий Попов сүүрэр-көтөр, үлэлиир-хамсыыр. «Барыта этэннэ буоллабына 1 га сиртэн 7-8 цт бурдугу ыһыахпыт», - дииллэр модуттар.

Бэйэ иһиформ

### Киһи уонна сокуон

## САЛАЙААЧЫ ЭППИЭТИНЭС СҮКПЭТ БУОЛАН

Ис дьыала отделын начальнигин солбуйааччы, криминальной милиция начальнига милиция майора Владимир Иванович Николаев биһиги ааҕааччыларбытыгар 7 ыйдаах үлэ түмүгүн билиһиннэрэр.

— Сэттэ ыйы гайдак түмүктээтигит? Барыта хас буруй оҥоһулунна?

— 2003 сыл 7 ыйын устата уопсайа 75 буруй регистрацияламмыта, онтон үкэс — хас үһүс — уоруу. Үлэһэн уонна ураты ыарахан көрүнгүгэр буруйдар ахсааннара урукку сыллардааҕар элбээтэ, таһаарылыбыт буруй уопсай ахсаанын 42 %-нын ылар. Киһини соруйан эчэти 4-тэн 6-ға диэри улаатта. Ол иһигэр киһи өлүүтэ 1-тэн 2-гэ диэри. Дьэһэ-уокка эчэти 1-тэн 4-кэ дылы элбээтэ. Массыһаны күрээти былырыын бу бириэмэҕэ суох эбит буоллабына быһыл 6 түбэлтэ бэлиэтэннэ. Бу этилибит 75 буруйтан 67-тэ быһаарылына, 8 буруй быһаарылла сылдыр, арылла илик.

— Ордук таннык нэһиликтэргэ буруй таһарый?

— Саамай элбэх буруй Нам селотугар оҥоһуллар, манна буруй уопсай ахсаанын 43 %-на таһаарыллар. Онтон Хамаҕаттага былырыын 4 буруй таһаарылыбыт эбит буоллабына быһыл 12. 1 Хомустаахха 3-тэн 7-гэ, Хатырыкка 1-тэн 2-гэ, Партизанна 3-тэн 7-гэ диэри буруй ахсаана эбилиннэ. Анализтаан көрөр буоллаха, үкэсүн 18-тан 29-гар дылы саастаах эдэр дьон буруй оҥороллор. Ити уопсай ахсаантан 80 %-нын ылар. Бөлөбүнэн сылдан 13 буруй оҥоһулунна, бу 18 бырыһаанга төгөнөһөр.

— Бытархай күлүгээннээһин иһин түбэлтэ дьон ахсаана төһө элбээтэ? Хас киһи дьуаҕа үчүөккэ туһарый?

— 2003 сыл устата милиция үлэһиттэринэн уопсайа 2739 араас көрүнгүгэр административнай буруй иһин боротокуол толорулунна. Ол иһигэр общественай мистэҕэ итирик сылдан 864 киһи, бытархай күлүгээннээһин иһин 212 киһи тутулунна. Милиция учуотугар турар дьонно сыл аайы элбии тураллар. Урут сууттаммыт 71 киһи баар. 312 киһи ологурут арыгыһыттар. 54 дьэһэргэ айдарааччы, 18 психыарыһаа баар. Сокуоннай сааһын ситэ илик үчүөккэ турар оҕо ахсаана 115. Суут уураабынан араас көрүнгүгэр наакастаммыт уонна хаайылыга барбатах 118 киһи баар. Ааспыт 7 ый устата 115 саа былдыанна, ити иһигэр сокуоннайа суох илдьэ сылдыһы иһин 11 саа.

Экологическай милиция үлэһиттэринэн 41 рейдэ оҥоһулунна. 51 сокуону кэһи бэлиэтэннэ. ГАИ саалаатынан 4 суол быһылаана бэлиэтэннэ. 6 киһи эчэйдэ, өлбүт киһи суох. Арыгылаан 100 киһи түбөстэ.

— Ааспыт ыйга 1 Хомустаахха уонна Партизаннага буолбут быһылааннар тустарынан биһиги ааҕааччыларбытыгар кылаастык иһитиннэр эрэ.

— Ааспыт ый эргэтигэр, ол эбэтөр от ыйын 28 күнүгэр, 1 Хомустаахха Баҕа Атаҕа диэн сиргэ (ити нэһиликтэн 1 км ыраах куораттыыр суол аттыгар баар) күөл кытылытыгар киһи өлүгэ кестүбүтэ. Тарбаһын суолунан бэрэбиэркэлээһин түмүгүнэн Петров Семен Иннокентьевич диэн куорат олохтооҕо буола биллибит. Улуустары прокуратуранан холубунай дьыала тэриллэн билгитин бэрэбиэркэ ыһыла турар. Куораттаабы судейнай-медицинскэй экспертиза түмүгүнэн өлбүт биричиинэтэ — ууга чачаһы диэн быһаарылыбыта.

От ыйын 30 күнэ буолар түгүнүгэр биллибэт дьонно 1 Хомустаах дьаһалтатын дьэһитигэр күүс эттүнэн кириэн бугалтырар хоһугар турбут тимир сейфэни алдытан 30-тан тахса тыһ. солк. харчыны уоран барбыттар. Дьаһалта дьэһитин иһин ыһыттар-тохпугтар. Эмиэ ити түүн (сабаҕалааһын быһыһынан ити дьон) «Илгэ» ПО 1 Хомустаахтаабы маҕаһыныгар кириэн 20-тэн тахса тыһ. солк. суумалаах малы-салы уонна 100-тэн тахса киһилээх тимир сейфэни тизийэн илдьэ барбыттар. Сейфэ иһигэр 4000 солк. харчы баарын туһунан иһитиннэрибиттэр. От ыйын 30 күнүгэр Хаҕалас улуунун Төхтүр нэһилигэр эмиэ олохтоох дьаһалта дьэһитигэр кириэн сейфэни алдытан 100-кэ тыһ. кэриҥэ солк. харчыны уоран барбыттар.

Тэрилтэлэр салайааччылары, дьаһалтала баһылыктара уоруу буоллабына эппиэтинэс сүкпэт буоланнар тыоха да кыһамматтар. Олунньу ыйга буолбут ЖКХ хонтуруотын халааһын кэнниттэн туох да миэрэ ылбатахтар. Дьон хамнаһын, пособиетин, сыаналаах компьютердары, атын малы-салы түгүнү бириэмэҕэ кыра күлүүс сыһынын эппиэтинэһигэр хааллараллар.

Онтон от ыйын 30 күнүгэр Партизан нэһилигэр урут хаста да сууттана сылдыһыт Подоксенов диэн киһи эдэр кыһы күүһүлээн милиция сотрудунигын тутулан суут уурабынан хаайылла сытар.

Түүн халаан хараҕар буолан уруйахтар ахсааннара элбээтэ. Онон оскуола лала, маҕаһынар, тэрилтэлэр салайааччылары харбылларын хонтуруоллааһыны күүһүрдөллөр ирдэнэр.

Кэтэстэ В. РЫКУНОВА

## ТҮБҮКТЭЭХ ЭРЭЭРИ ТҮМҮКТЭЭХ

Барыйдаахха кыһыннары-сайыннары, күнүстэри-түүннэри куруутун «Суһал көмө» сулууспата көмөлөһөргө бөлөм. Ити курдук атырдыах ыйын 18 күнүн киһитигэр «Суһал көмө» үлэһитинэ-хамнастарын билэс бардым. Мийгин диспетчер Дьяконова Галина Даниловна көрүстэ. «Суһал көмө» массыһына Хамаҕаттага барбыт буолан биэрдэ. Билигин «Суһал көмө» сулууспата Намга эрэ буолбакка, атын фельдшерэ суох учаастактарга Искрага, Граф Виэрэгэр, Никольскайга, 19 чаас кэнниттэн Хамаҕаттага үлэлиир. Ону таһынан Арбын, Фрунзе, Көбөкөн ыарахан ырыһахтары Маймаҕа аныгыттан тизийэн аҕалар. Онон фельдшери кытары ону-маны сураһабын, дьэһэлэрин-уоттарын билсэбин. Дьэһэлэригэр процедурнай, старшай фельдшер, сыннылан ода, хосторо бааллар. Мийгин дьэһэ эркиннэрэ хамсаабыттар, арыгтаммыттар соһутта. Аны туран ааннара аһылыбат да, сабыллыбат да. Кэлин билбитим, бу дьэһэ 1991 сылга тутуллубуттан ыла биридэ да капитальнай өрөмүөн оҥоһуллубатах. Өр-өтөр буолбата, «Суһал көмө» үлэһиттэрэ Хамаҕаттаҕан кэллилэр, онтон диспетчер Парникова Галина Михайловнатан, фельдшер Платонова Евдокия Адамовнаттан, суоппар Байрак Николай Викторовичтан турар саҕа биригэздэнэн солбулунна. Үлэһиттэр ырыһахтар баар буоллаһабына «Суһал көмө» араас специалист-быраастары, рентген уонна клиникскэй лабораннары, операционнай биригээһини хомулар. Манна даҕатан эттэххэ, диспетчер үлэтэ элбэҕи быһаарар. Того диэтэр, киһи күүһү сөптөөхтүк туһанар, аттаран биэрэр. Ол ээрэри сибээс мөлтөх буолан диспетчергэ норуууска эбиллэр. Өр-өтөр буолбата, төлөпүн

### «Суһал көмө» түүнү үлэтигэр репортаж

тырылыбыр: иһэ ыалдыбыт кыыска ыһырддылар. Түргүн үлүгэрдик ырыһахпыттар тийибит. Эмчит ырыһах тугу аһаабытын, туга, ханан, хайдах ыалдыбын ыйытта. Эйэрэстик мичээрдим-мичээрдин хаан батааһынын, этин итигитин



о.д.а. кэмнээтэ, уопсай туругун көрдө-иһиттэ. «Кыыс наһаа элбэҕи эбэтэр хаачыстыбата суогу аһаан куртага ыалдыбыт. Манна ачык-тааһын, астан туттууну уонна элбэх ууну, рис буспут уутун иһин ордук көмөлөһөр», — диэн субэлээтэ Евдокия Адамовна. Киһи укул туруорбутун кэнниттэн төннөбүт. Биһиги суохпугуна 6 ыйдаах оҕо ыһырыттар. Таһырды лаппа хараҕарда, киһи-сүөһү абыһаата. Массыһаҕа киһи кулааһын миһинитэр музыканы истэ-истэ Нам сэлэһиньэтин биер уһугар тийибит. 6 ыйдаах оҕону Көбөкөнтөн аҕалбыттар, онно өрүһү туорууртар ыалдыбыт. Евдокия Адамовна оҕо күөмэйэ иригэлээһин көрөн баран, марылыччы ытыгы турар оҕону көтөхпүт эдэр ийэни сэмэлээтэ, сүбэ-ама биэрдэ. Маған халааттаах ааннаал укул туруорбутун кэннэ

оҕо эрэйдээх уоскуйа быһы-ыһыда. Эмиэ төннөбүт, аара суолта итирик дьон хаамсаллар, ыттар үрэллэр. Балыһаҕа чугаһаахтапты айы суолбут уламулам нэксилэһэн иһэр. Бу суолуна айанньыр ырыһахха хайдах курдук куһаҕана буолуой? Тийдибит. Ис ыарыһытын туһунан биллэрбиттэр. Кырдыһаас эмээһин оҕурусу сизен баран иһэ ыалдыбыт. Эмиэ ис ыарыһытын туһунан диспетчер Галина Михайловна төлөпүнүнэн биллэрдэ. Орто саастаах дьахтар улахан кыыс ыалдыбыт. Эмчит истэрэ ыалдыбыт дьоннорутар бырааска направление суруйда, укул туруортаата. Үргүлдү кыра оҕо ыалдыбытыгар барабыт. Аймаммыт иһэ үөрэ тоһуйда. Бары үгүктүспүт курдук ыалдылар ээ. Баара суоҕа 1 саастаах уолчаан иһэ ыалдыбыт. «Суһал көмө» дьэһитигэр диспетчер биһигини итинни чыдаах, минньигэс алаадылаах тоһуйда. Мин сурунаалы

ылан көрөбүн. Дьон ордук истэрэ, курта хара, күөмэйдэрэ ыалдыр, охсуһуу, массыһаҕа, мотоцикка оһоллоноу элбэх эбит. Сурунаалы көрөлөрүн утуктуубун, онон өссө биер ырыһахха сылдыһынан баран дьэһэбэр барарга санаабын. Дьолго, дьым таһыгар, СХТ учаастагар, ыһырддылар. Онон эмиэ кыра оҕо ыалдыбыт, илигитин туохха эрэ кыыһылыга искэннэммит, хаан турбут. Евдокия Адамовна (хаартыскага) түргэн-түргэн, имигэс хамсаһылаһынан оҕо илигитигэр баар искэни тэстэ, бэрэбээскилээтэ. Ытыс таһынар хараҕа дьэһэбэр олус сылайбыт, элбэҕи билбит киһи тийдим. Ити курдук ыарахан, түбүктээх, ол ээрэри үтүө түмүктээх «Суһал көмө» үлэтэ.

Дмитрий ОСИПОВ  
суруйдуута уонна  
хаартыскага түһэриитэ

«Улуу Кыайыны 60 сылыгар» конкурса



Сэрии... Сэрии ыар сыллара... Сүрүбү ортотунан сыгыты кыл кэриэтэ аһыгытк аһар, курустук иһиллэр тыл Сэрии кэмин оворлор саамай ыарахан кэмгэ кыһалланы, эрэйи-муну, күүстээх үлэни, ачыкстааһыны, тонгууну-хатыыны билэн улааппыггарын барыстэн, ааһан билэбит, аҕа саастаах дьоммутун, эбөлөрүбүтүн, эһэлэрбитин эдэр дьон аһына саныыбыт, кыһаллаларын тэнгэ үллэстэбит. Бүгүн кэспии түһүөхтүн баарабын сэрии курус кэмнэригэр ойор-табар оҕо сааһа аасыгыт, эрэй энгэрдэнэн, кыһалга кыгытастанан ыар сыллара атаарбыт дьонгон биридэстэрэ, «Кыһыл Таастаах» колхуостан төрүттээх, билигин Хатын Арыы нэһилиэгэр олорор Евдокия Павловна Иванова туһунан.



# ААС-ТУОР ОЛОБУ ТУОРААН

ылбытынан, ааһарга, суруйарга үөрөмүгүнүн бүтүтэ. Фермаҕа ыанньыксыгынан үлэлиир буолбута. Олбыһыгар ачык истээх сылдьан дьийэ эдьийдэрин оҕотун көрөн мунһанара.

Сэрии аас-туор олово дьаданы дьону буораппыта. Уу-хаар аһылыктанан хас биридди күнү туорууллара, эр дьон сэриигэ буолан ыарахан үлэни барытын овор, дьахтааллар толороллоро. Дуня олох кыганаанын кыратыгтан билбэтэ. Аһыар ас суох буолан (зыр ууттарын иһэр көнүллэммэт, бо-булллар этэ) дьийэ аанын тириитин саха оһоҕор үтэн сииллэрэ, аһаабыт курдук сананаллара. Онтон саас ыаллара дьон дьабарааскы этинэн миин өрөллөрө уонна онтон оворлорго барсаллар. Бу манньк аһыар-аһаабат икки ардыгар сылдьан кыра Маайа диэн кыыс хоргууйан өлбүтүн оворло илэ харахтарынан көрбүтэ.

Овор дьоллоругар совет председателэ тулайыах оворлору Хамаҕатта оҕо дьийэтигэр илдьэллэригэр соруудахтаабыт. Дуня эдьийэ Татьяна бири сыраҕа акка 7 овор овордон, аара симиэбизэ хоно-хоно киллэрэн билбэтэ.

Сааһын ситиитэ Дуяны оҕо дьийэттэн таһаарыттар. 16 сааһыттан кини Хамаҕатта бири-

гээдэрэ чэй өрөччүнэн үлэһэбитэ, хара көлөһүнүн ааһан кыраалаан харчы дуома диэни ыла. Онтон 17-тигтэн атаһын инбэлиит буолбута.

1958 сыл Дуняҕа умнуллубат сылын буолар. Кини олохун аргыһын, оворлорун аҕатын, таптыыр кинитин, үс оворлоох оҕдообо хаалбыт Иван Васильевич Павловы көрсөн ыал буолан сүрэхтэрин холбууллар. Киниттэн Дуня 3 оворлор. Балаатын сүтэн, оворлор дьолун билэн, кинилэри көрөн-истэн иккиэн 28 сыл эн-мин дэһэн, өйөһөн, өйдөһөн оворбуттара. Иван Васильевич ыарахан ыарыттан 1986 с. күн сириттэн туораабыт. Кини 6 оҕо бэринилээх аҕата, үтүө сүбөһит, убаастанар

көргөн, совхоз туттаах үлэһитэ этэ.

Евдокия 14 сыл Искра учаастагар оворон почтальонунан үлэһэбит. Намтан киирэн почта ылан тахсаллара. Ол сылдьан ыарыыта көбөн (тыҕа ыарыыта) хаанынан да хотуолуур ыксал тириир кэмнэрэ бааллара. Төһө да сэрии үлүн, ыарахан кэмнэригэр эрэйи көрсөн улааппытын, баайа-дуола суох олоххо овордор, кини оворбут, аасыт олохун кэмсиммэт, онуоха төрөспүт, иһит оворлор сирдирлэр. Евдокия дьоло - оворло, сизнэрэ, кинилэр үөрүүлэрэ, ситиһиллэрэ уонна бэйэтин бэринилээх үлэтэ. Билигин ыарахан ыарыыта ыалдьан инбэлиит буолан, эмтэнэ, доруубуйатын көрүнэ сылдьар. 6 овор, 18 сизн, кийит, күтүөттөр тапталлаах, убаастыыр, эйэрэс ийэлэрэ, эбөлэрэ сарсыгы күнү күүтэ, кэлэри кэтэһэ, аасыт, кэнигэр хаалбыт олохун саныы оворлорун туһугар оворор.

Евдокия Павловнаҕа санаатын үлэһитигэр, олохун омон суолларын ис сүрөһүтүн кэспэтигэр махтанабын уонна ыарыы, дьаһ-дьаһах ыраах тэйэн, кыгана доруубуйаны, бары үтүөнү, оворлорун тапталлара, истиг санаалара өссө да арыаллырыгар баҕарабын.

Оксана ПОТАПОВА

## Былыргыны былым саппат

### МАХТАЛЫНАН ТӨНҮННҮЛЭР

Эгил-тэгил саастаах үлэ, тыыл ветераннарыбыт. Бизэ уон сылыгытын болжоттирбиттэр 60-ча урукку детдом иитиллээхтэрэ кэлбиттэрэ. Бу сырыыта лапта аҕыһаабыһыт. Ол да буоллар көрсүһүү ис-кирибэх тэрэһиннээхтик ытыгыһына. Бары даҕаны республикабыт, улууспут сайдарын, үүнэрин туһугар үлэһэмэхтэбит, сорохпут билигин даҕаны илибитин үлэттэн араара илик дьоммут. Кинилэр ортолоругар Дьоккуускай куораттан, кэксэлэһэ сытар улуустартан кэлбиттэр.

Көрсүһүү үстүһүмэһин барбыта ордук интэриэһинэй, өйдөбүллээх буолла. Баастан оворбут, иитиллибит алаһабыгыгар, билигин музыкальнай оскуола филиала буолан турар дьийэ мунһуста түстүбүт. Детдоммут дьийэт билиэхэ өрүү күндү, сүрэхтигэр-быарыгыгар, санаабыгыгар чутас, ордук ийиһилээх. 1943 сылтан манна оворо, иитиллэ, кини-хара буола кэлбиһит. Сэрии сылларыгар тулайыах хаалбыт оворлорун тыһыммат өрүһүллэ, тыһыммат эр хаалар санаалаах, өйдөбүллээх кэллэхпит! Ол бэйэбит билигин баарабыһан, өссө ааһа баран сааһыра түспүһүт.

Оскуола саалатыгар оворон көрсүһүү бастаах тыһыммат аһардыбыт. Үөрэ-көтө кэспэтиһи, хардарыта эрэдэлэһи долгутуулааҕа биллэр. 40-50 сыллааҕыта, сорохпут арыһый эрдэ, бу тыгы дьийэттэн араас сыһытты, уонна манньк көрсүһүү үйэ-саас тухары аны хатыһамматын билэбит. Хамаҕатта нэһилиэтин баһылыга Корнилов В. И., филиал директара Бурнашева С. З. уонна детдом иитиллээччитин, үбүлүөйү тэрийси индиаторын быһытынан мин эмиз ээрдэ тыл эттибит. Нуорма ас тобоҕо, тулайыахтар порциялара - сылаас чэй, бутерброд бэрилинэ.

Үөрүүлээх чаасыгыт «Түһүлгэ» сыһылан кинигэр ытыгыһына. Хамаҕатта тэриллибит детдом туһунан хаһыат ыстатыһалара, араас матырыйааллар, альбомнар, хаартыскалар быһытапка туруорулууттар. Олорбут кэннэ уус-уран са-

лайааччы, улуус мунһаҕы депуата А. А. Харитоновна эйэрэс эрэдэлээх куолаһа кутулла түһэр, бүтүгү көрсүһүүнэн эрэдэллэр, күн сирин саамай үчүтэтин баҕарар, дьолу-соргуну тускуллуур. Детдом 60 сыллаах историятыгтан баар чаччыларга оворун мин оворбут дакыһааптын астына иһиттилер. «Нам улууһа» муниципальнай тэриллиб баһылыгы солбуһааччы М. Д. Кокарева, нэһилиэк баһылыга В. И. Корнилов, үөрэх управлениетын инспектора, улуус мунһаҕы депуата Ф. Г. Баишева ээрдэ тылыры эттилер, махтал суруктары туттартаатылар.

Авксентьева - Шапошникова Ольга Васильевна, детдом аһылыгытын кытта 1943 сыл тохсунньу 18 күнүттэн иитээччиһэн үлэһэбит, Нам орто оскуолатыгар уһундук учууталлаабыт педагогическай үлэ ветеранын эттигин долгуһа иһиттилер. Алта уон сыллаах ахтыһыны, детдом историятын ситимниир кини эрэ эбит - баастан үлэһэбиттэртэн. Киниэхэ бочуоттаах аат бэриллибитэ буоллар ордук үөрүүлээх, өрөгөйдөөх буолуоҕа хаалла. Детдом иитээччилэрэ Колесова Ольга Николаевна, Атласова Александра Ивановна, Новгорова Татьяна Васильевна, Колпашникова Клавдия Петровна, Шапошникова Ольга Васильевна көрбүт, иһиттэ, харайбыт оччотооҕу кыра оворлор үөрэхтэнэн үлэһит буолбуттарытан үөрэллэрин, кизэн тутта сыдыалларын туһунан долгуһа кэспэтилер. Нэһилиэк оскуолаһарын директордара В. И. Эверстов, Н. Д. Захаров үтүөнү баҕаралларын, доруубуйаны, үлэһэ ситиһиллэри бэйэлэрин этииллэригэр биллэрдилэр.

Дойду төһө да ыарахан кэмгэ овордор, аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии бара да турдар, тулайыах хаалбыт оворлору харыстыыр, ийэр-харайар дьаһалы тутатына ылбыт советскай правительствөҕа, коммунистическай партияҕа улахан махталы этэн, кини, үлэһит буолан дойдута, дьонно туһаһыыр, үөрэнэр кыагы бэйэбиттэрин туһунан детдом иитиллээччилэрэ В. В. Эверстов, Ф.

Д. Ушницкая, А. А. Прокопьева, В. Алексеева, К. Николаева, П. Соловьев, М. Шапошников, И. Ощепков, Е. Иванова ода иһитиннэрдилэр.

Көрсүһүү үһүс түһүмэҕэ орто оскуола остолубууйтар буолла. Остуол хотойорунан миньигэс, дэлэй ас бөлөмнөнү иһиттэ. Быһыах-кымыс, үттээх итии чэй, ас арааһа, элбэҕ сөхтөрдө, астынарда. Аадыо, талан көрө-көрө аһы-аһы сөһөргүһи, ыһыталаһы, быһыр үйэ умнуллан хаалбыты ахтыһы, санатыһы бөрт өргө дьийэ тардылыһа. Кэлбит, кэспэтигэр, көрсүһүт үчүгэйэ-бөрдө тахсан, иитиллэн сыымайданан истэ. Ачыктыабыт, эрэдэммит, тонмут, харакхыт да ууга тохтубута барыта умнуллубута быданнаата, ол эрээри сүрэххэ оспот баас чэрэ буолан, санаан аастахха ньүөлүгэр, ыгыта туһахтыыр, эйэр-куойар эбит ээ.

Улууспут салайааччылары Д. П. Корякин, М. Д. Кокарева бу мероприятиены ыгытары өтүлүр, үбүлэ-эттилер. Үтүө санаалаах үгүс кини саба түһэн тэрийистилэр, көмөлөстүлэр. Кинилэртэ барыта махталы тийэрдэбит. Итиги тэнэ «Энсиэли» хаһыат редакциятыгар (Касыанов В. Г.) махтанабыт. Остуолаһын бөлөмнөнүн кыгыннылар: С. Тимофеева, Д. Кудрина, В. Кривошапкина, Е. Дорофеева, Л. Бурнашева, А. Игнатьева.

Детдом 60 сыллаах үбүлүөйүн бөлөмнөнүн кыгынныгы, ыгытыгы, нэһилиэк баһылыга В. И. Корнилов, солбуһааччыга Г. Ф. Габышева, Н. Д. Захаров, М. А. Жиркова, А. А. Харитоновна, Н. Г. Макарова, А. З. Заровняева, Т. М. Гаврилова үлэһэтилер. Ис сүрэхтэн баҕаран туран ылсыгыттарыгар детдом урукку үлэһиттэрэ, иитиллээччилэрэ улаханньк махтаналлар уонна махталынан төнүнүлэр. Ээрдэ концерка кыгытыгыт Степанида Бурнашева, Евдокия Иванова, Георгий Кривошапкин, Анна Канаева, детсад иитиллээччигэ Аня Яковлева ода толорууларын үөрэн-көтөн ыгытыһынан көрүстүлэр, алытгаах ийиһиллэрэ, кэрэ дорфронно сүрэххэ сайан киирдилэр.

Георгий КРИВОШАПКИН, детдом иитиллээччигэ

## ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ)

1. Заявление заполняется лично застрахованным лицом в соответствии с данной инструкцией.
2. Застрахованное лицо заполняет заявление печатными буквами без помарок и исправлений чернилами, шариковой ручкой. При заполнении не рекомендуются чернила (паста) красного или зеленого цвета.
3. Фамилия, имя, отчество застрахованного лица заполняются полностью в именительном падеже в соответствии с документами, удостоверяющими личность, и со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования.
4. Застрахованное лицо указывает число, месяц и год своего рождения.
5. Пол застрахованного лица отмечается знаком «X» в соответствующей графе.
6. Номер страхового свидетельства указывается в соответствии со страховым свидетельством обязательно пенсионного страхования застрахованного лица.
7. Застрахованным лицом указывается полное наименование управляющей компании в именительном падеже без указания организационно-правовой формы и кавычек в наименовании.
8. Застрахованное лицо указывает ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) выбранной им управляющей компании.
9. Застрахованным лицом указывается полное наименование инвестиционного портфеля без кавычек в именительном падеже (поле обязательно для заполнения, если выбранная застрахованным лицом управляющая компания предлагает более одного инвестиционного портфеля).
10. Правильность указанных в заявлении сведений заверяется личной подписью застрахованного лица.
11. Застрахованным лицом указывается дата заполнения заявления.
12. Поля «Служебные отметки», «Место удостоверительной надписи» и «Место почтового адреса застрахованного лица» застрахованным лицом не заполняются.
13. Допускается подача заявления не на бланке, а в простой письменной форме с соблюдением установленной формы заявления.
14. Заявление подается в территориальный орган ПФР по месту жительства лично или иным способом (в случае отправления заявления посредством почтовой связи датой подачи заявления будет считаться дата, указанная на почтовом штемпеле). В последнем случае установление личности и проверка подлинности подписи должна быть осуществлена:

- нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в случаях, если застрахованное лицо находится за пределами Российской Федерации;
- органом (организацией), с которым у ПФР заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей.

ОБРАЗЕЦ	ПРИЛОЖЕНИЕ №
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ)</b>	
Я, <input type="text" value="Сидоров"/> (Фамилия)	
<input type="text" value="Александр"/> (Имя)	
<input type="text" value="Иванович"/> (Отчество)	
<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="1979"/>	Число, месяц, год рождения застрахованного лица
Пол: муж. <input checked="" type="checkbox"/> Жен. <input type="checkbox"/> (Нужно отметить знаком X)	
<input type="text" value="038"/> <input type="text" value="668"/> <input type="text" value="166"/> <input type="text" value="98"/>	(Номер страхового свидетельства застрахованного лица)
поручаю Пенсионному фонду Российской Федерации направить все средства, учтенные в специальной части моего индивидуального лицевого счета, в	
<input type="text" value="Тюльпан"/> (Полное наименование управляющей компании)	
ИНН управляющей компании <input type="text" value="14300000000"/>	
<input type="text" value=""/> (Полное наименование инвестиционного портфеля)	
Поле обязательно для заполнения, если выбранная застрахованным лицом управляющая компания предлагает более одного инвестиционного портфеля.	
Служебные отметки	Свидетельство (подпись застрахованного лица)
Место удостоверительной надписи	<input type="text" value="21"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="2003"/> (Дата заполнения заявления)
	Место почтового адреса застрахованного лица

Печатается на правах рекламы

**ИДЬУО ИИТИННЭРЭР  
КУОРАТТАР  
БААЙБЫТЫН  
ХОРО  
ТАҔАЛЛАР**

Атырдыахыйын 12 күнүгэр Бөтүн нэһилиэтин Баакычча арытыгар оттуу барбыт гр. Лукин И.И., Егоров Е.П., Румянцев Д.В. сураҕа суох сүппүттэр. Егоров өлүгэ Хатырык аннынан Өлүөнэ өрүскэ кестүбүт.

Атырдыахыйын 14 күнүгэр Нам — Дьокуускай трассаҕа Дьокуускай куорат олохтоохторо, 31 №-дээх оскуола үөрэнээччилэрэ А.П. Казарян уонна В.В. Иванов көлөппүнэ хомууа сылдьан түбэспиттэр. Кирилэртэн 14,8 кг көлөппүнэ былдьаммыт. Холуобунай дьыала тэриллибит. Бу күн түүнүгэр Көбөкөнҥө гр. Петров В.С. көхсүгэр аннылыбыт-быһылыбыт эчэйи ылан хирургическай отделенияҕа киирбит. Бу дьыалаҕа Нам селотун олохтооҕо, 1985 с. төрүүх, гр. Кириллин уорбалана тутуллубут.

Атырдыахыйын 16 күнүгэр Нам селотун олохтооҕо гр. Дьяконов В.И. «Минск» мотоциклын уоран барбыттар. Мотоцикл кесте илик.

Атырдыахыйын 17 күнүгэр Нам — Дьокуускай трассатыгар рейдэ түмүгэр 58 массына бэрэбиэркэлэммит. Суоппардар булка сылдьан сэрэхтээх буолууга уонна баһаартан сэрэхтээх буолууга инструктаж ылыбыттар. Рейдэ кэмигэр куорат олохтоохторуттан 12 хатыыс, 4 илим, 20 кг собо, 2 саа былдьаммыт.

Нэдиэлэ устата 312 массына бэрэбиэркэлэммит, 36 боротокуол толоруллубут, ол иһигэр 4 итирик суоппарга. Стоянкаҕа 4 транспорт туруоруллубут.

**ИҦИРЭХ ТЫЛЛАР**

Поздравляем нашу первую учительницу, открывшую дорогу в настоящую жизнь, **КСЕНОФОНТОВУ Августу Николаевичу** с 70-летним юбилеем! Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия всем родным и близким! Мы Вас любим.

*Ваши ученики начальных классов 1979-82 гг.*

Биһиги аймак-билэ дьон ытыктыыр киһибитин **КУЗЬМИН Алексей Алексеевичи** үбүлүөйдээх төрөөбүт күнүнүн эбэрдалибит! Чугас дьонун, урууларын-аймахтарын тапталаарынан, үтүө санааларынан угуттанан чэгийн-чэбдик, тус бэйэбэр, кэргэнгэр, оҕолорго, сизнэригэр уһун, дьоллоох ологу баҕарабыт.

*Анаһыевтар, Уһа Бүлүүттэн Одорусовтар, Серкиннэр, Васильевтар, Трапезниковтар, Поповтар, Одорусовтар*

«Нам быһаҥа» СХПК председателин, «Кэскил» бааһынай хаһаайыстыба баһылыгын **КУЗЬМИН Алексей Алексеевичи** үйэ анардаах үбүлүөйүнэн ис сүрэхпиттэн истинник эбэрдалибит. Эйиэхэ чэгийн доруобуйаны, бары үтүөнү баҕарабыт, инникитин да үлэн-хамнаһыг түмүктээх буоллун, бар-дьонун истин сыһаннарынан арыалланан уһундук, дьоллоохтук олордиз алгыспытын тиэрдэбит.

*«Нам быһаҥа» СХПК, «Кэскил» бааһынай хаһаайыстыба коллектива*

Нам улууһунааҕы тыа хаһаайыстыбатын управлениета Саха Республикатын Государственной биримийэтин лауреатын, Саха Республикатын Президентин Граны хаһаайынын, «Кэскил» бааһынай хаһаайыстыба баһылыгын **КУЗЬМИН Алексей Алексеевичи** 50 сааһын туолбут үөрүүлээх үбүлүөйүнэн истинник эбэрдалир уонна киниэхэ таһаарылаах үлэни, кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну баҕарар.

**БИЛЭРИИЛЭР-РЕКЛАМА**

Куплю 1-2-комнатную квартиру в панельном или деревянном доме в с. Нам. Звонить в любое время. Тел. посредника: 21-938.

Продается засыпной дом 6х6 с участком по ул. Ст. Платонова 72, за 50 тыс. рубл. Рядом газ, детсад. Тел.: 21-316 или 26-157.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в каменном здании, с гаражом в селе Намцы на 1 или 2-комнатную благоустроенную квартиру в Якутске или продаю. Ваши варианты. Тел. в Намцах: 22-691, 733-899-сот., в Якутске- 46-81-40.

Продается 2-комнатная ч/б квартира. Балкон, сарай, летний водопровод, теплая, расположена вблизи котельной, дешево. Сдаем в аренду 1-комн. ч/б квартиру в центре, предплата. Тел. дом: 22-238.

Суһаллык Никольскай бөһүөлөгөр 80 кв м (иһинэн) иэһнээх, газтаах дьиз атыыланар. Сыаната кэпсэти быһыытынан. Сорох өтүгүн стройматериалынан кэпсэтиэххэ сөп. Тел.: 22-664, адрес: с. Нам, ул. Колхозная, 2.

Продается в Хамагатте мотоцикл «Урал» со встроенным прицепом за 15 тыс. руб. Тел. в г. Якутске: 34-34-65-раб., 25-37-63-дом, 710-645-сот.

Сөбүгөр сыанаҕа Кытай трактордарын атыылыбыт. Дьокуускайга тел.: 43-94-33.

Продаем УАЗ (тент, 1998 г.в.). Возможен бартер. Тел.: 22-770.

Ыана сылдьар 5 саастаах эрдэки төрөөбүт овлоох, үүттээх ына атыыланар. Сыана кэпсэти быһыытынан. Тел.: 21-091, кизэ 18 ч. кэнниттэн.

Услуги грузовой перевозки на микрогрузовике «Ниссан-Атлас» 2 тн по маршруту Якутск-Намцы. Продаю необрезные доски 40 мм с доставкой. Тел.: 25-276.

В пункте ритуальных услуг в продаже имеются металлические ограды. Адрес: с. Нам, ул. Дружбы, 6.

Потерян паспорт на имя Гоголевой Юлии Петровны № 98 01 236637. Нашедших просим позвонить по тел.: 22-297 за вознаграждение.

Нам улууһугар кэлэн олохсуйбут Вүлү өрүс үрүн күөннээх сүһүнү батһан үөскээн-төрөөн киһи-хара буолбут дьону атырдыахыйын 24 күнүгэр күнүс 15 ч. педколледж паркагыгар кэпсэтигэр кэлэн кытгаргытыгар ыһырабыт. Кыахыгынан айылҕа харыстабылыгар туһаҕа дьон харчылаах тахсын.

*Айылҕаны кытта аһаҕас алтыһыы каналыгар үлэстэчилэр*

**ПРОГРАММА  
проведения августовского  
совещания работников  
образования Намского улуса  
«ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

Дата проведения: 28 августа 2003 г.  
8.00-9.00 — Регистрация участников  
9.00-10.00 — Выставка-ярмарка «Профильное обучение в Намском улусе»

10.00-13.00 — Пленарное заседание  
Чествование молодых педагогов.

Доклад В.Н. Дьяконовой, начальника управления образования, «Организация профильного обучения в Намском улусе»

Содоклад В.Д. Куличкиной, зав. контрольно-аналитическим отделом УО «Об итогах работы 2002-2003 учебного года»

Выступление Д.П. Корякина, главы МО «Намский улус» «Стратегия развития образовательных учреждений в условиях перехода на местное самоуправление»  
Выступления представителей МО РС (Я), ИПКРО, ИРО

13.00-14.00 — Перерыв на обед  
Работа выставки-ярмарки  
14.00-16.00 — Круглые столы «Профильное обучение: проблемы и перспективы»

Встреча главы МО «Намский улус» Корякина Д.П., зам. главы улуса, начальников управлений, предприятий и организаций с руководителями образовательных учреждений.

16.00-17.00 — Подведение результатов работы совещания. Принятие итоговых документов. Награждения.

На совещание приглашаются выпускники 2003 года, окончившие высшие и средние специальные учебные заведения по педагогическим специальностям и распределенные приказом МО РС (Я) в учреждения образования Намского улуса.

**ВНИМАНИЕ!**

Приглашаем Вас на молодежное ток-шоу «Формула успеха» с Ольгой Спиридоновой, начинающей эстрадной певицей. В программе: веселые игры, конкурсы, сюрпризы и многое другое.

Дата: 28 августа. Начало: 16 ч. Место проведения: улусная библиотека им. Н.М. Рыкунова. Организаторы: министерство по молодежной политике РС (Я), управление по молодежной и семейной политике МО «Намский улус», ассоциация студентов и молодежи Намского улуса.

Личные и коллективные заявки принимаются по адресу: ул. Октябрьская, 1, управление по семейной и молодежной политике, каб. 215, Кутукову Вадиму Валерьевичу. Спешите! Количество мест ограничено. Вход бесплатный.

Тапталлаах кэргэним, аҕабыт <b>РУМЯНЦЕВ</b> Дмитрий Владимирович хомолтолоохтук өлбүтүн диригин курутуйан туран бары аймахтарбытыгар, доҕотторугар, билэр дьонугар иһитиннэрбит.	Кэргэнэ, оҕолоро
Бөтүн нэһилиэтин дьаһалтата, кырдьаҕастарын сэбиэте <b>РУМЯНЦЕВ</b> Дмитрий Владимирович хомолтолоохтук өлбүтүнэн кэргэнигэр Астра Семеновнаҕа, оҕолоругар, сизнэригэр диригин курутууларынан тиэрдэллэр.	
Т.Бүрэ аатынан Бөтүн орто оскуолатын коллектива <b>РУМЯНЦЕВ</b> Дмитрий Владимирович хомолтолоохтук өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕолоругар диригин курутууларынан тиэрдэр.	
Улууһтааҕы киин бальһа администрацията, профкома, Хатын Арыы врачэбнай амбулаториятын коллектива Бөтүн фельдшерскай-акушерскай пуунун сэбиэдиссэйигэр Румянцева Астра Семеновнаҕа уонна оҕолоругар тапталлаах кэргэнэ, аҕалара <b>РУМЯНЦЕВ</b> Дмитрий Владимирович хомолтолоохтук өлбүтүнэн диригин курутууларынан тиэрдэллэр.	
Россия сбербаанын Намнааҕы отделениетын коллектива отделение ветераныгар Широких Зоя Семеновнаҕа тапталлаах ийэтэ <b>ЕРЕМЕЕВА</b> Евдокия Лазаревна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн диригин курутууларынан тиэрдэр.	
Хамагатта нэһилиэтин дьаһалтата, кырдьаҕастарын сэбиэте сэриин, үлэ ветерана <b>ПРОТОПОПОВ</b> Николай Никифорович өлбүтүнэн оҕолоругар, сизнэригэр, аймак-билэ дьонугар диригин курутууларынан биллэрэллэр.	
Нам селотун дьаһалтата, ветераннарын сэбиэте, «Сыркы» инбалииттар обществолара Нам селотун олохтоо, үлэ, тыыл ветерана, Нам улууһун Бочуоттаах гражданина, райсовет депутата, ССКП чилиэнэ <b>ГОРБУНОВА</b> Татьяна Максимовна ыалдьан биһиги кэксэбиттэн туораабыт чан оҕолоругар, сизнэригэр диригин курутууларынан тиэрдэллэр.	
Выражаем глубокое соболезнование Кутуковой Екатерине Валерьевне, родным и близким по поводу кончины горячо любимой бабушки, ветерана труда, Почетного гражданина Намского района <b>ГОРБУНОВОЙ</b> Татьяны Максимовны. Кл. руководитель, выпускники и родители 2001 г. НСШ-2	

**Теле-видео-радиоаппаратураны суһаллык өрөмүөннүүр МАСТЕРСКОЙ**  
тел. 2 2 - 2 - 4 4  
аадырыһа:  
Нам с. Мир ул. 14  
№-рэ (Лесопуун учаастага)

**КЭРИЭСТЭБИЛ**

Биһиги бырааппыт, убайбыт Платонов Роман Романович бу дьыл атырдыахыйын 25 күнүгэр олохтон туораабыта биһир сылын туолар.



Өрбүт тэнэ саһырт быраатым Рома 1954 сыл балаҕан ыйын 4 күнүгэр Чурапчыга төрөөбүтэ. Оҕо сааһа, оскуолатааҕы сылдьар, үлэнигэр буолбут кэмнэрэ барыта Намга ааспыттара. Көнө мас сааһын курдук эмиэ көнө сүрүннээх, туштутун ыһыктыбат туруу үлэнигэр оҕо киһи 1972 сылтан промкомбинатка пилорамаҕа рабочаһынан үлэтин саҕалаабыта. Мас кэрдээччинэн, тракториһынан уопсайа 23 сыл ити тэрлэтэр эңкилэ суох үлэлээбитэ. 1974-1976 сылларга ытык иэһин толорон Приморьеҕа Советскай Армия кэксэтигэр, Ийэ дойдутун иннигэр ытык иэһин толорон сулууспалаан кэлбитэ. Кэлин 10-ча сыл лесопуунна, тэрлэтэ эстиэр диэри, мас кэрдээччи курдук ыарахан үлэҕэ сыратын бэрэһэн үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ.

тыары сымнаҕас, этиһэри-охсуһары билбэт этэ. Аймак-билэ дьонноругар аһара истинник сыһаннаһара, өрүү дурда-хаха буола сатыыра. Киһилэр тустарыгар тутун да кэрэйбэт буолара. Ол да иһин быраатын, балыстарын иһитинэн-үөрэтинэн, барыларын атахтарыгар туруорсан, ыал-дьон, үлэнигэр онортообута.

Вырааппыт, убайбыт Рома төһө да күн сиригэр 48 эрэ сыл олордоҕор дьонго-сэргэҕэ амарах сыһыаннаһан үтүө өйдөбүлү хаалларан барда. Киһи ыраас мөссүөнэ, үтүө аата биһиги сүрэхпитигэр мэлдьи ахтылла сылдьыа, өйбүтүгэр-санаабытыгар өрүү тыһынаах буолуо.

*Убайа, саҕаһа, бырааттара, балыстара*

**Редактор э.т. И.Е. СИВЦЕВ**  
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, — 21496; ; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; иллюстрация уонна реклама (секретариат), редакционной издательской система — 21141

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, «Нам улууһун «Энсиэли» хаһыат редакцията» государственной учреждение. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын туһунан контуруоллуур уонна регистрациялыыр РФ бачээккэ Госкомитетын СР региональной управлениетыгар 2003 с. бэс ыйын 20 күнүгэр регистрацияламмыт нүмэҕэр — ПИ №19-0428.  
Сурукка ааккытын-суолугутун, үлэтигин, дьизэтиг аадырыһын чопчу ыйыт. Редакцияҕа киирбит суруктар төһөрүллүбэттэр. Автор этэрэ хаһыат санаатынныын мэлдьи биһир буолбат.  
«ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата.  
678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной ул. 4.  
E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талыһына уонна таһыһына «Энсиэли» хаһыат редакционной-издательской ситимигэр.  
Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бачээттөннө, Орджоникидзе ул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бачээт. лийс.  
Көгүл сыананан атыыланар  
Индекс — 54889. Тираһа — 1901  
Бачээккэ илии баттанна — 12:00 ч. 22.08. 2003  
Сакааһын №-рэ — 102